



"Replacement Drawings"
Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995

F-02ED0389

1/12

FIG. 1A




FIG. 1B





FIG. 1C



"Replacement Drawings"
Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995

F-02ED0389

2/12

FIG. 2A




FIG. 2B





FIG. 2C



"Replacement Drawings"

Applicant: Kazuhiko ASAOKAWA
Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995

}
F-02ED0389

3/12

FIG. 3A




FIG. 3B





FIG. 3C



F-02ED0389

4/12

FIG. 4A




FIG. 4B





FIG. 4C



F-02ED0389

5/12

FIG. 5A




FIG. 5B





FIG. 5C



F-02ED0389

6/12

FIG. 6A




FIG. 6B





FIG. 6C



"Replacement Drawings"
Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995

F-02ED0389

7/12

FIG. 7A




FIG. 7B





FIG. 7C



"Replacement Drawings"
Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995

F-02ED0389

8/12

FIG. 8A




FIG. 8B





FIG. 8C



"Replacement Drawings"
Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995

F-02ED0389

9/12

FIG. 9A
PRIOR ART




FIG. 9B
PRIOR ART






FIG. 9C
PRIOR ART




F-02ED0389

10/12

*FIG. 10A
PRIOR ART*



*FIG. 10B
PRIOR ART*




"Replacement Drawings"
Applicant: Kazuhiko ASAKAWA
Serial No. 10/748,279
Docket No.: OKI-398
Customer No.: 23995


F-02ED0389

11/12


**FIG. 11A
PRIOR ART**



**FIG. 11B
PRIOR ART**



**FIG. 11C
PRIOR ART**



F-02ED0389

12/12

FIG. 12A
PRIOR ART




FIG. 12B
PRIOR ART




FIG. 12C
PRIOR ART

